



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA 2015 GIREIDI 1 MBALO: TSHIVENḐA THESITE

MARAGA: 20

MARAGA

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KIḐASI (Tsumbo: 1A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

ḐUVHA ḐA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Thesite iyi i na masiaḑari a 9, hu songo katelwa siaḑari Ḑa nḑa.

Ndaela kha mugudisi:

1. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso/ndaela inwe na inwe ntha nga u ongolowa nahone zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhale mbudziso/ndaela luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhelela kha zwibugwana zwavho.
3. Vha songo talutshedza mbudziso/ndaela.
4. Kha vha vha fhe tshifhinga tsha u fhindula mbudziso nga vhone vhone, kha zwikhala na zwibogisi zwe vha fhiwa. Vha songo thusa vhana u wana phindulo.
5. Musi vhana vho fhedza mbudziso/ndaela kha vha ise phanda na u vha vhalele mbudziso/ndaela i tevhelaho.
6. Kha vha ite nga u ralo u swika kha mbudziso/ndaela ya u fhedzisela.
7. Mushumo wotho u sumbedzwe kha bammbiri ja mbudziso na nga ngomu ha zwibogisi, hu si kha bammbiri ja thungo lini.
8. Vha songo tenda hu tshi shumiswa khajikhuleitha.
9. Kha vha shume ndowendowe dza u rangela na vhagudiswa.

Ngowenḡowe dza u rangela


1. Shumani;

$$8 - 5 = \square$$

No fhindula mbudziso zwone arali phindulo yaḡu i 3.




2. Olani u fhufha kha mutalombalo u sumbedza uri $3 + 5 = 8$.




Thesite i thoma kha siaḡari ḡi tevhelaho.

1. Fhedzisani phe theni.



2. Vhalelani zwithoma.



2.1 Nwalani tshiga tsha nomboro. _____

2.2 Nwalani dzina la nomboro. _____

3. Nwalani nomboro dzi tevhelaho u bva kha thukhusa u ya kha khulwanesa.

14	6	3	4	13
----	---	---	---	----


_____ / _____ / _____ / _____ / _____

4. Davhulani 8. _____

5. Pwashekanyani nomboro:


$$12 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$

6. Taki u na maḷegere a 8. A dovha a renga maḷwe a 5. U na maḷegere mangana o ṭangana oṭhe?



Taki u na maḷegere a _____ o ṭangana oṭhe.

7. Vhalani milenzhe ya tshidulo tshiḷwe na tshiḷwe.



Ñwalani fhungombalo.

$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$




8. Mpho u na khirayoni dza 12. A dzi paka u lingana mabogisini a 4.

Hu na khirayoni nngana kha bogisi $\frac{1}{2}$ na $\frac{1}{2}$?



Bogisi $\frac{1}{2}$ na $\frac{1}{2}$ li na khirayoni dza _____.


9. Lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi na mitengo yazwo.

penisela		R2
ruḽa		R1
bugu		R5

Penisela, ruḽa na bugu zwi ḁo ita vhugai zwo ṽangana?

Zwoṽhe zwo ṽangana zwi ḁo ita R_____.

10. Olani u fhufha kha mutalombalo u sumbedza uri $4 + 3 = 7$.




11. Shumani:

$$10 - 4 = \boxed{}$$

12. Fhedzisani phetheni ya nomboro.


5	10	15				35
---	----	----	--	--	--	----

13. Talani mutalo ni livhanye tshivhumbeo na ipfi.



thofunderaru
tshitendeledzi
thofundeina

14. Talani mutalo wa ndinganyahuvhili (simeṭiri) kha tshivhumbeo tshi re afho fhasi.











15. Hu na miṅwedzi mingana kha ṅwaha?

Hu na miṅwedzi ya _____.

16. Olani tshitendeledzi u mona na musidzana mupfufhisa.



17. Gudani girafu ni kone u fhindula mbudziso dzi re afho fhasi.

		Zwifuwo zwa vhana		
		Nomboro ya vhana	4	
3				
2				
1				
	tshimange		mmbwa	tshiṱoni

Ndi vhana vhanzhi nga vhangana vha re na zwimange u fhirisa vha re na zwiṱoni? _____

THANGANYELO: 20

